

TABLE I

SECTION 73.509 ALLOCATION STUDY  
PROPOSED CH 212A, REMSEN, NY

MARCH 2006

ComStudy 2.2 search of channel 212 (90.3 MHz Class A) at 43-20-47.8 N, 75-13-58.8 W.

CALL	CITY	ST	CHN	CL	DIST	SEP	BRNG	CLEARANCE
970807MM	REMSSEN	NY	212	A	5.29	115.00	116.7	-50.37 dB
WPNR-FM	UTI CA	NY	214	A	28.10	31.00	186.5	-3.25 dB *
WAMC-FM	ALBANY	NY	212	B	185.89	178.00	114.5	-1.30 dB *
WO6BT	GREECE/ROCHESTER	NY	6	TV	201.28	0.00	265.8	0.0
WEDY-DT	NEW HAVEN	CT	6	TV	294.97	0.00	138.8	0.0
WNYZ-LP	NEW YORK	NY	6	TV	307.82	0.00	159.3	0.0
WO6AR	HORNELL	NY	6	TV	231.47	0.00	240.3	0.0
WMLD-LP	HARTFORD	CT	6	TV	273.89	0.00	129.2	0.0
WNYZ-LP	NEW YORK	NY	6	TV	307.82	0.00	159.3	0.0
WRNT-LP	HARTFORD	CT	6	TV	273.67	0.00	129.1	0.0
NEW	BI NGHAMTON	NY	6	TV	149.14	0.00	201.9	0.0
WRVD	SYRACUSE	NY	212	A	81.14	115.00	245.5	0.17 dB
WRCU-FM	HAMI LTON	NY	211	A	64.36	72.00	202.3	0.52 dB
WNYZ-LP	NEW YORK	NY	6	TV	307.82	0.00	159.3	0.0
WO6CD	ELMI RA	NY	6	TV	194.74	0.00	223.4	0.0
	ALBANY-SCHENECTADY	NY	6	TV	143.54	0.00	122.2	0.0
WRGB	SCHENECTADY	NY	6	TV	128.06	0.00	127.7	0.0
WXXE	FENNER	NY	213	A	61.39	72.00	227.1	4.99 dB
WKWV	WATERTOWN	NY	211	A	78.48	72.00	329.6	9.65 dB
WAI H	POTSDAM	NY	212	A	147.62	115.00	8.0	15.32 dB
WBXL	BALDWI NSVI LLE	NY	213	A	90.05	72.00	257.2	16.01 dB
WCI H	ELMI RA	NY	212	B1	209.35	143.00	220.0	16.77 dB
	DESERONTO	ON	212	B	172.76	206.00	301.5	21.86 dB
WSUC-FM	CORTLAND	NY	213	A	113.89	72.00	223.3	22.87 dB
WJNY	WATERTOWN	NY	215	C3	69.84	42.00	325.4	22.97 dB
970411MC	I THACA	NY	211	A	145.04	72.00	225.7	23.77 dB
WSUC-FM	CORTLAND	NY	213	A	114.16	72.00	223.4	23.03 dB
WRVO	OSWEGO	NY	210	B	106.57	69.00	274.9	23.95 dB
WSLL	SARANAC LAKE	NY	213	A	141.77	72.00	38.3	25.30 dB
970212MB	I THACA	NY	211	A	137.37	72.00	232.2	26.32 dB
WJFF	JEFFERSONVI LLE	NY	213	B1	173.90	96.00	167.8	26.33 dB
WRVO	OSWEGO	NY	210	B	106.57	69.00	274.9	26.83 dB
970212MB	I THACA	NY	211	A	137.37	72.00	232.2	26.32 dB
CI BLMF	MONTREAL	QC	212	B	273.17	206.00	27.9	27.07 dB
WJSL	HOUGHTON	NY	212	B1	263.75	143.00	246.8	28.16 dB
WI FF	BI NGHAMTON	NY	211	A	148.77	72.00	195.1	28.66 dB
WHRW	BI NGHAMTON	NY	213	A	152.02	72.00	203.5	29.46 dB
WBER	ROCHESTER	NY	213	B1	181.14	96.00	259.6	30.14 dB
WGMC	GREECE	NY	211	B1	199.98	96.00	267.6	30.47 dB
WONY	ONEONTA	NY	215	A	98.69	31.00	171.8	32.33 dB
WMHQ	MALONE	NY	211	A	178.26	72.00	22.2	32.28 dB
WRHO	ONEONTA	NY	209	A	99.71	31.00	172.5	32.80 dB
WDFH	OSSI NI NG	NY	212	A	266.76	115.00	153.9	33.08 dB
WXLG	NORTH CREEK	NY	210	C3	102.34	42.00	68.8	33.08 dB
NEW	SPARATA	NJ	212	A	264.67	115.00	168.3	34.84 dB
WRPR	MAHWAH	NJ	212	A	266.38	115.00	160.6	34.77 dB
WDFH	OSSI NI NG	NY	212	A	266.76	115.00	153.9	34.04 dB
NEW	AMSTERDAM	NY	210	A	105.14	31.00	124.9	35.31 dB
WFTF	RUTLAND	VT	213	A	184.42	72.00	79.7	35.78 dB
WESS	EAST STROUDSBURG	PA	212	A	261.01	115.00	178.9	36.47 dB
WPGL	PATTERSONVI LLE	NY	214	A	109.86	31.00	119.8	37.82 dB
WWPT	WESTPORT	CT	212	A	288.17	115.00	146.4	37.37 dB

WRUV  
WXHD  
CI BLMF

BURLINGTON  
MOUNT HOPE  
MONTREAL

TABLE I							
VT	211	A	206.11	72.00	51.5	38.50	dB
NY	211	A	219.91	72.00	165.7	38.45	dB
QC	212	B	273.17	206.00	27.9	38.15	dB

\* See Figure 2 and 2A.